

POSEBNI USLOVI ZA OSIGURANJE ZALIHA U HLADNJAČAMA



DA BI BILO
JASNIJE



BITNA
DOKUMENTA



SKREĆEMO
VAM PAŽNJU



POSEBNO
VAŽNO



OSIGURANA
SUMA PREMIJA



Predmet osiguranja, mjesto osiguranja i osigurani interes

Član 1

- (1) Po ovim Uslovima, predmet osiguranja mogu biti zalihe robe za:
 - 1) prodaju ili preradu, smještene u izgrađenim hladnjačama organizacija čija je osnovna djelatnost hlađenje i skladištenje robe;
 - 2) u izgrađenim hladnjačama veletrgovačkih preduzeća, luka, industrijskih kombinata za proizvodnju ili preradu prehrambenih proizvoda;
 - 3) preduzeća za proizvodnju konzervirane hrane, pića i napitaka;
 - 4) proizvodnju lijekova, seruma i vakcina;
 - 5) proizvodnju hemijskih i tehničkih proizvoda koji se moraju skladištiti pri sniženoj, odnosno kontrolisanoj temperaturi, atmosferi ili zamrznutom stanju.
- (2) Osiguranje zaključeno u smislu ovih Uslova odnosi se na svu robu navedenu u polisi osiguranja koja se nalazi u prostorijama za hlađenje ili zamrzavanje (komore za hlađenje i tuneli za zamrzavanje), kao i u komorama za skladištenje u normalnoj ili kontrolisanoj atmosferi (smjesi gasova), a za opasnosti iz člana 2. stav (1) alineje 1) i 2) ovih Uslova i na robu koja se nalazi u krugu hladnjače.
- (3) Predmet osiguranja ne može biti: roba u frižiderima, frižiderima za duboko zamrzavanje, hlađenim vitrinama i prostorijama koje nemaju karakteristike izgrađene hladnjače trgovačkih radnji, robnih kuća, zanatskih radnji, domaćinstava, motela, hotela, restorana i ugostiteljskih radnji, kao ni roba koja se prevozi u specijalnim hladnjačama u avionskom, željezničkom, drumskom, riječnom i pomorskom saobraćaju.
- (4) Predmet osiguranja, u smislu ovih Uslova, ne može biti ni roba za koju je zaključeno kombinovano osiguranje robe u prevozu (transportno osiguranje), ukoliko je transportnim osiguranjem obuhvaćeno uskladištenje robe u hladnjači.

Osigurane opasnosti (rizici)

Član 2.

- (1) Osiguranjem su obuhvaćene štete prouzrokovane uništenjem, oštećenjem ili odošćenjem osigurane robe i to usljed:
 - 1) požara, udara groma, eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije, oluje, udara sopstvenog motornog vozila ili sopstvene radne mašine u građevinski objekat, grada, pada i udara vazdušne letjelice, manifestacija i demonstracija;
 - 2) zemljotresa, ukoliko je to ugovoreno, po Posebnim uslovima za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa;
 - 3) provalne krađe;
 - 4) a) Nepredviđenog i iznenadnog oštećenja uređaja za hlađenje hladnjača, koji prouzrokuje:
 - promjenu režima hlađenja,
 - potpuni prestanak hlađenja,
 - štetno djelovanje sredstava za hlađenje na uskladištenu robu;
 - b) Onemogućavanje održavanja ugovorene ili uobičajene temperature i vlažnosti vazduha, kao i kontrolisane atmosfere u hladnjači;
 - 5) Posljedica nenajavljene redukcije u snabdijevanju električnom energijom iz javne električne mreže.
- (2) Ako se posebno ugovori i plati dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika:
 - 1) poplavu i bujicu;
 - 2) klizanje tla i odronjavanje;
 - 3) snježnu lavinu;
 - 4) iscurenje uskladištene tečnosti (lekaža);

- 5) izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi.
- (3) Nastupanjem osiguranog slučaja, osiguranjem su takođe obuhvaćene:
 - 1) štete od uništenja ili oštećenja osigurane stvari prouzrokovane prilikom spasavanja (rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i sl.) usljed nastalog osiguranog slučaja;
 - 2) štete zbog nestanka osiguranih stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja;
 - 3) troškovi raščišćavanja i rušenja u vezi sa osiguranim slučajem na osiguranoj stvari do visine iz člana 11. stav (1) ovih Uslova;
 - 4) troškovi koje je osiguranik učinio nastupanjem osiguranog slučaja na osiguranoj stvari, za preduzete mjere radi otklanjanja i smanjenja štete, prema članu 10. ovih Uslova.
- (4) Osiguranjem nijesu pokrivene štete nastale zbog:
 - 1) prirodnog kvara robe, bolesti i pojave plijesni;
 - 2) zbog temperature i vlažnosti vazduha i kontrolisane atmosfere, koja nije odgovarala uobičajenim tehničkim normativima za tu vrstu robe, a određena je na izričit zahtjev osiguranika, ugovarača osiguranja, za kupca rashladnih prostorija ili vlasnika robe;
 - 3) zbog trajnog ili postepenog djelovanja raznih uticaja koji dovode do korozije i postepenog, djelimičnog ili potpunog uništenja ambalaže i robe u vezi s tim;
 - 4) isparavanja ili isušivanja uskladištene i hlađene, odnosno zamrznute robe;
 - 5) posljedica najavljene redukcije u snabdijevanju električnom energijom iz javne električne mreže.
- (5) Osiguranjem nijesu pokrivene posredne štete nastale zbog: gubitka zakupnine, gubitaka prouzrokovanih prekidom rada, umanjenjem mogućnosti upotrebe i drugih sličnih gubitaka prouzrokovanih osiguranim slučajem.



Obim opasnosti i primjena drugih uslova za osiguranje

Član 3.

- (1) U smislu ovih Uslova za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, određuje se obim opasnosti od:
 - 1) požara i udara groma, (prema članu 3.);
 - 2) eksplozije (član 4.);
 - 3) oluje (član 5.);
 - 4) grada (član 6.);
 - 5) udara sopstvenog motornog vozila i sopstvene radne mašine (član 7.);
 - 6) pada i udara vazdušne letjelice (član 9.);
 - 7) manifestacija i demonstracija (član 10.);
 - 8) poplava i bujica (član 11.);
 - 9) izlivanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi (član 12.);
 - 10) klizanja tla i odronjavanja (član 13.);
 - 11) sniježne lavine (član 15.);
 - 12) iscurjenja tečnosti (lekaža) (član 16.).
- (2) U smislu Posebnih uslova za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa a prema članu 3. tih Uslova.
- (3) U smislu Uslova za osiguranje od opasnosti provalne krađe, određuje se obim opasnosti provalne krađe, a prema članu 3. tih Uslova.
- (4) U smislu Uslova za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, određuje se obim opasnosti nepredviđenog i iznenadnog oštećenja uređaja za hlađenje, a prema članu 3. tih Uslova.

Obaveze držaoca hladnjače i njihovo neizvršenje

Član 4.

- (1) Držalac hladnjače je u obavezi:
 - 1) da vodi popis osigurane robe, sa podacima o količini, vrsti, sorti, odnosno klasi proizvoda koji će se za vrijeme trajanja osiguranja uskladištavati i zamrzavati u hladnjači, kao i da vodi podatke o minimalnom vremenu poslije kojeg dolazi do kvarenja robe;
 - 2) da održava u ispravnom stanju svoja elektromašinska postrojenja, skladišta, komore i tunele;
 - 3) da posjeduje kapacitet hlađenja dovoljan za održavanje potrebnog režima hlađenja, čak i kada je cjelokupan skladišni prostor hladnjače ispunjen robom. Držalac hladnjače mora posjedovati rezervni rashladni kapacitet odgovarajuće veličine;
 - 4) da za manje popravke elektromašinske opreme i uređaja, ukoliko nema odgovarajuću vlastitu radionicu, ima zaključen ugovor o održavanju rashladnih postrojenja i to sa organizacijom koja proizvodi postrojenja za hlađenje ili, pak, sa organizacijom koja vrši njihovu montažu ili održavanje rashladnih prostorija;
 - 5) da ima zaključene ugovore za veće popravke i revizije elektromašinskih postrojenja sa organizacijama i radionicama koje su ovlaštene za izvođenje takvih radova i to od strane proizvođača ili isporučioća rashladne opreme;
 - 6) da vodi knjigu inspekcije hladnjače i rashladnih postrojenja u koju se upisuju nalazi godišnjih pregleda;

- 7) da raspolaže centralnim sistemom za mjerenje temperature u skladištima, komorama i tunelima za hlađenje kao i sistemom za alarmiranje (uzbunjivanje) u slučaju prekoračenja određene temperature;
 - 8) da raspolaže kvalifikovanim stručnim radnicima koji stalno nadgledaju i kontrolišu postrojenja za hlađenje i robu u hladnjači;
 - 9) da vodi knjigu skladišta iz koje se u svako doba mogu utvrditi dnevne količine uskladištene i smrznute robe;
 - 10) da vodi knjigu o mjerenjima temperature u komorama za hlađenje u koju se za svaku komoru unosi po najmanje 3 mjerenja temperature u toku dana;
 - 11) da za komore sa kontrolisanom atmosferom u knjigu mjerenja temperature, pored podataka o temperaturi, unosi i podatke o mjerenjima vlage, ugljen dioksida, kiseonika, vodonika i dr.;
 - 12) da pomoću baždarenog termometra svakih 14 dana kontroliše tačnost mjerenja temperature;
 - 13) da osiguravaču, bez odlaganja, prijavi svako oštećenje elektromašinskih postrojenja ili instalacija hladnjače i druge događaje odnosno pogonske smetnje (nestanak vode ili struje, lekažu medija za hlađenje i sl.) za koje se može pretpostaviti da bi mogli izazvati kvarenje robe u hladnjači;
 - 14) da kontroliše kvalitet robe prilikom njenog ulaska u hladnjaču i izlaska iz hladnjače; kvalitet robe koja ulazi u tunel za hlađenje treba kontrolisati i pri njenom izlasku iz tunela.
- (2) Ako držalac hladnjače ne ispuni svoje obaveze navedene u prethodnom stavu ovog člana, obaveza iz osiguranja smanjuje se za onoliko za koliko je nastala veća šteta zbog neispunjenja ovih obaveza.



Način osiguranja i obračun premije

Član 5.

- (1) Ovo osiguranje se može zaključiti:
 - 1) na sumu osiguranja koju odredi ugovarač osiguranja osiguranik,
 - 2) na stvarnu vrijednost na flotantnoj osnovi.
- (2) Za osiguranje na flotantnoj osnovi primjenjuju se odredbe posebnih uslova za osiguranje zaliha od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti na flotantnoj osnovi.
- (3) Osiguranje na flotantnoj osnovi ugovarač osiguranja osiguranik može zaključiti samo za sopstvene zalihe.

Osnovica za obračun premije

Član 6.

- (1) Osnovicu za obračun premije čini:
 - 1) za sumu osiguranja iznos koji odredi ugovarač osiguranja osiguranik;
 - 2) za flotantno osiguranje prosječna vrijednost zaliha na bazi knjigovodstvenih podataka.
- (2) Ove osnovice se mogu uvećati za troškove do mjesta skladištenja, kao i za same troškove skladištenja.

Vrijednost osiguranih zaliha

Član 7.

- (1) Kada se radi o osiguranju na sumu osiguranja, vrijednost zaliha se izražava cijenama koje odredi ugovarač osiguranja osiguranik.
- (2) Kada se radi o flotantnom načinu osiguranja, vrijednost zaliha se izražava cijenama koje se iskazuju u knjigovodstvu ugovarača osiguranja osiguranika, ukoliko nije ugovoreno plaćanje.

Utvrđivanje naknade iz osiguranja

Član 8.

- (1) Obračun štete i utvrđivanje naknade, kod osiguranja na sumu osiguranja, vrši se po cijenama koje je odredio ugovarač osiguranja osiguranik, odnosno po nabavnim cijenama, ukoliko su one niže.
- (2) U slučaju podosiguranja, primjenjuje se načelo proporcije.

Član 9.

- (1) Pri obračunu štete i utvrđivanju naknade, kod flotantnog osiguranja primjenjuju se odredbe Posebnih uslova iz člana 5. stav (2) ovih Uslova.

Obaveza sprečavanja osiguranog slučaja, spasavanja i pridržavanja odredaba o zaštitnim mjerama

Član 10.

- (1) U pogledu obaveze ugovarača osiguranja osiguranika za preduzimanje mjera za sprečavanje nastanka osiguranog slučaja i širenja njegovog uticaja, kod naknade, kao i naknade za nastale troškove s tim u vezi, primjenjuju se odredbe člana 17. Opštih uslova za osiguranje imovine.



Naknada troškova raščišćavanja

Član 11.

- (1) Na ime troškova učinjenih za raščišćavanje u vezi sa nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari, osiguravač nadoknađuje neophodne izdatke za raščišćavanje i čišćenje osigurane ili uništene stvari, ali najviše do 3% sume osiguranja odnosno od stvarne vrijednosti (flotantno osiguranje) ako se drugačije ne ugovori. U troškove raščišćavanja spadaju neophodni izdaci za raščišćavanje i čišćenje mjesta na kome je šteta prouzrokovana, kao i izdaci za odvoz ogorina, šteta, pokvarene robe ili mulja do najbližeg mjesta dozvoljenog istovara.
- (2) U slučaju podosiguranja, troškovi za raščišćavanje i čišćenje, naknađuju se u istom odnosu, kao i naknada iz člana 8. stav (2) ovih Uslova, osim u slučajevima kada su ti troškovi učinjeni po nalogu osiguravača.
- (3) Osiguravač nije u obavezi da naknadi troškove prouzrokovane za otklanjanje uzroka štete, kao i troškove intervencije vatrogasnog društva ili drugih organizacija čija je dužnost, prema karakteru poslovanja, da besplatno pružaju pomoć nastupanjem osiguranog slučaja.

Važnost ostalih uslova osiguranja

Član 12.

- (1) Ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim Uslovima, na osiguranja zaključena po ovim Uslovima, takođe se primjenjuju:
 - 1) Opšti uslovi za osiguranje imovine,
 - 2) Uslovi za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti,
 - 3) Uslovi za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva,
 - 4) Posebni uslovi za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa,
 - 5) Posebni uslovi za osiguranje zaliha od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti na flotantnoj osnovi.

Datum početka primjene 27.02.2008. godine.